



# Lihle le Lwandle ba ithuta ka Selemo

Tebogo Matshana  
Tebogo Matshana





Lihle le Lwandle ba Kapa Leboa ba tjaketse  
Lina motswala bona.

Lina o ba isa Namaqualand ho ya boha  
dipalesa.



Banana ba maketse.

"Naha e kwahetswe ke dipalesa tse mebala e kganyang!" ho kgotsa Lwandle.

Lina wa bosesela, "Qalong ya Selemo, dipalesa tse ngata di a thunya mona."



Lina o tswela pele, "Ka mora pula, ha  
ditempereitjha di nyoloha, dipalesa di hlaha  
hohle."

"Ka nako e kgutshwane, naha ena e omelletseng  
e fetoha masimo a dipalesa."



"Ka Selemo, mme o jala peo serapeng. Ke mang a jetseng dipalesa moo?" ho botsa Lwandle.

Lina o ya araba, "Ke dipalesa tse hlaha, ha ho motho ya di jetseng."



"Namaqualand e na le mefuta e mengata ya dijalo, diphoofolo le dikokonyana," ho rialo Lina.

"Ke nahana hore lenseswe le hlilosang hona ke *biodiversity* ke Lihle a hopola.

"*Bio eng?*" ho botsa Lwandle.



"Ee, *biodiversity* ke ha ho ena le mefuta-futa ya dintho tse fapaneng tse phelang tulong e itseng," ho araba Lina.

"*Biodiversity* ka thlaho e bopa tikoloho e hlwekileng," ho rialo Lihle.



Banana ba feta modisa wa dinku.

“Baaaa!” nku ya lla.

“Baaaa!” banana ba e etsisa.

“Dikonyana tse ngata di tswalwa ka Selemo,” ho elellwa Lihle.



"Diphoofto tse ngata di tswala le ho qhotsa ka Selemo," ke Lina a dumela.

"Ke rata madinyane a diphoofto! Hantle-ntle Selemo se qala neng?" ho botsa Lwandle.



"Ho thata ho noha hantle dihla tsa Selemo," ho  
araba Lina.

O tswela pele, "Empa ka kakaretso re bonda  
matshwao a pele a selemo mona ka Lwetse."



"Maemo a lehodimo e qala ho futhumala ebe pula e ana," ho rialo Lina.

"Ebe, ka nako e kgutshwanyane lehwatata le fetoha serapa sa dipalesa tse hlaho," ho rialo Lihle a boosesela.

## —Dipotso

1. Lihle le Lwandle ba ho kae? Fumana sebaka seo mapeng.
2. Ke sehla se fe sa Selemo?
3. Ho etsahalang ka nako ye ya Selemo?
4. Selemo sea tshwana kapa se fapane le sa moo o dulang?  
Hlalosa.
5. Dimela di hloka eng hore di hole?
6. Ke sehla se fe seo o seratang?  
Hohaneng?
7. Hobaneng ha sehla seo ho buuwang ka sona paleng se bitswa Selemo?
8. Na o dumela hore ho se tshwane ha batho ho bopa tikoloho e lokileng?  
Hlalosa.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



**basic education**

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have  
been quality assured and approved by DBE.*

Your attribution should include the following:

**Title:** Lihle le Lwandle ba ithuta ka Selemo

**Author/s:** Tebogo Matshana

**Translator/s:** Mathapelo Morake

**Illustrator/s:** Tebogo Matshana

**Assurer/s:** Nthabiseng Tsatsi

**Language:** Sesotho (South Africa)



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

**CC BY** includes the following elements:

**BY** – Credit must be given to the creator

